

Thank you for using eradoc, a platform to publish electronic copies of the Rothamsted Documents. Your requested document has been scanned from original documents. If you find this document is not readable, or you suspect there are some problems, please let us know and we will correct that.



ROTHAMSTED  
RESEARCH

# Collection of Plans for the Woburn Ley-arable Experiment

[Full Table of Content](#)

WOBURN ARABLE AND LEY ROTATIONS

Treatment	Area (Acre)	Year	Notes
1. 1st Year	1.0	1972	...
2. 2nd Year	1.0	1973	...
3. 3rd Year	1.0	1974	...
4. 4th Year	1.0	1975	...
5. 5th Year	1.0	1976	...
6. 6th Year	1.0	1977	...
7. 7th Year	1.0	1978	...
8. 8th Year	1.0	1979	...
9. 9th Year	1.0	1980	...
10. 10th Year	1.0	1981	...
11. 11th Year	1.0	1982	...
12. 12th Year	1.0	1983	...
13. 13th Year	1.0	1984	...
14. 14th Year	1.0	1985	...
15. 15th Year	1.0	1986	...
16. 16th Year	1.0	1987	...
17. 17th Year	1.0	1988	...
18. 18th Year	1.0	1989	...
19. 19th Year	1.0	1990	...
20. 20th Year	1.0	1991	...
21. 21st Year	1.0	1992	...
22. 22nd Year	1.0	1993	...
23. 23rd Year	1.0	1994	...
24. 24th Year	1.0	1995	...
25. 25th Year	1.0	1996	...
26. 26th Year	1.0	1997	...
27. 27th Year	1.0	1998	...
28. 28th Year	1.0	1999	...
29. 29th Year	1.0	2000	...
30. 30th Year	1.0	2001	...
31. 31st Year	1.0	2002	...
32. 32nd Year	1.0	2003	...
33. 33rd Year	1.0	2004	...
34. 34th Year	1.0	2005	...
35. 35th Year	1.0	2006	...
36. 36th Year	1.0	2007	...
37. 37th Year	1.0	2008	...
38. 38th Year	1.0	2009	...
39. 39th Year	1.0	2010	...
40. 40th Year	1.0	2011	...
41. 41st Year	1.0	2012	...
42. 42nd Year	1.0	2013	...
43. 43rd Year	1.0	2014	...
44. 44th Year	1.0	2015	...
45. 45th Year	1.0	2016	...
46. 46th Year	1.0	2017	...
47. 47th Year	1.0	2018	...
48. 48th Year	1.0	2019	...
49. 49th Year	1.0	2020	...
50. 50th Year	1.0	2021	...

## Woburn Ley-arable 1972b

### Rothamsted Research

Rothamsted Research (1957-79) *Woburn Ley-arable 1972b* ; Collection Of Plans For The Woburn Ley-Arable Experiment, pp 19 - 19

2018


STACKYARD D 1972

35th year

ARABLE AND LEY ROTATION

Potatoes Blocks

WOUBURN



TREATMENTS per acre (hectare)

Dung residues

- , d6 None, FYM residues last applied 1967

chloropicrin residues

(-), (c) None 400lb (448kg) chloropicrin in 1969

Fresh chloropicrin and temik

- None

F 400lb (448kg) chloropicrin in autumn 1971 + 50lb (56kg) of 10% granules of temik in Spring 1972

VARIETY 'Resistant' to H.rostochianis Maris Piper

Planted: 29 Mar.

BASAL MANURING per acre (hectare)

1752 lb (1964 kg) compound fertiliser (13:13:20)

PLOT AREA

Plots with chloropicrin residues 14' x 30' = 0.0096 acre (0.0039 ha)

Plots without chloropicrin residues 14' x 64' = 0.0207 acre (0.0084 ha)